



ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BUSINESS DEBITNE KARTICE

(molimo, obrazac popunite čitko, štampanim slovima)

PODACI O PRAVNOM LICU/ PODNOSIOCU ZAHTEVA

Matični broj: _____

Puni naziv pravnog lica/podnosioca zahtjeva:

Molimo naznačite kako želite da se na karticu unese naziv pravnog lica (ne koristite više od 26 slova uključujući razmake)

Vrsta vlasništva: _____

Šifra djelatnosti: _____

Adresa (ulica i broj): _____

Poštanski broj i mjesto: _____

Telefon pravnog lica: _____

KONTAKT OSOBA (Osoba kojoj će se slati Obavijest o učinjenim troškovima i sve dodatne obavijesti)

Ime i Prezime: _____

Naziv radnog mjesta: _____

Telefon kontakt osobe: _____

Faks: _____

e-mail adresa: _____

Adresa na koju će se slati Obavijest o učinjenim troškovima: _____

(ODGOVORNA OSOBA) (Pristupnicu u ime i za račun potpisuje ovlašteni potpisnik iz Registracije)

Ime i Prezime: _____

Funkcija potpisnika:

- Izjavljujem, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, i svojim potpisom potvrđujem, da su svi navedeni podaci istiniti i tačni.
- Ovjerom Pristupnice, ovlašćujem UniCredit Bank a.d. Banja Luka da izda Business debitnu karticu korisnicima, da istu koriste kao instrument raspolaganja sredstvima sa računa preduzeća, a u skladu sa ugovorom o korištenju kartice.
- Upoznat sam i prihvatam Opštim uslovima poslovanja sa pravnim licima, te da pristaje na njihovu primjenu sa svim izmjenama i dopunama. Svi odnosi koji proisteknu iz korištenja Business debitnih kartica, a nisu regulisani Ugovorom, Opštim uslovima i Pristupnicom, biće regulisani u skladu sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa.
- Prihvatam da Banka zadržava pravo da odbije izdavanje kartice bez dodatnog obrazlaganja razloga za donošenje takve odluke.
- Kao odgovorno / ovlašteno lice u Preduzeću, prihvatam odgovornost za sve troškove nastale korištenjem Business debitnih kartica izdanih korisnicima iz Preduzeća, kao i obavezu blagovremenog obavještanja Banke u slučaju promjene nekog od ovdje navedenih podataka.



Datum i mjesto: _____

Potpis i ovjera pečatom pravnog lica: _____

OPCIJE KORIŠTENJA KARTICE

(molimo izaberite jednu od dvije ponuđene opcije korištenja Business debitne kartice)

1. KORIŠTENJE SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH NA TRANSAKCIONOM RAČUNU

(Napomena: Ukoliko nemate otvoren transakcioni račun kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, molimo, obavezno dostaviti kompletnu dokumentaciju za otvaranje istog, da biste mogli aplicirati za Business debitnu karticu)

Ovim putem izjavljujem da sam saglasan sa tim da se sve transakcije, napravljene Business debitnom karticom/ama, zadužuju direktno sa našeg transakcionog računa u UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Ovim neopozivo ovlašćujem UniCredit Bank a.d. Banja Luka, da naš račun, koji se vodi u BAM, zadužuje za sve transakcije i troškove nastale korištenjem Business debitne kartice/a, bez prethodnog obavještenja.

Potpis odgovorne osobe i ovjera pečatom pravnog lica: _____

2. OGRANIČENO KORIŠTENJE SREDSTAVA NA TRANSAKCIONOM RAČUNU PUTEM DODATNOG RAČUNA (PODRAČUNA TRANSAKCIONOMOG RAČUNA)

(Napomena: Ukoliko nemate otvoren transakcioni račun kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, molimo, obavezno dostaviti kompletnu dokumentaciju za otvaranje istog, da biste mogli aplicirati za Business debitnu karticu)

Ovim putem izjavljujem da sam saglasan sa tim da UniCredit Bank a.d. Banja Luka, za potrebe korištenja Business debitne kartice/a, otvori dodatni/e račun/e (podračun/e transakcionog računa) koji će biti vezan/i za transakcioni račun kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka _____

Ovim neopozivo ovlašćujem UniCredit Bank a.d. Banja Luka, da naš/e račun/e, prethodno naveden/e, koji se vodi/e u BAM, zadužuje za sve transakcije i troškove nastale korištenjem Business debitna kartica, bez prethodnog obavještenja.

Potpis odgovorne osobe i ovjera pečatom pravnog lica: _____

FINANSIJSKI PODACI (koje popunjava Banka)

Broj/eve dodatnog/ih računa (podračuna transakcionog računa) popuniti samo kod odabira Opcije 2. – ograničeno korištenje sredstava

Broj dodatnog/ih računa (podračuna transakcionog računa) za 1. Krajnjeg korisnika _____

Broj dodatnog/ih računa (podračuna transakcionog računa) za 2. Krajnjeg korisnika _____

Broj dodatnog/ih računa (podračuna transakcionog računa) za 3. Krajnjeg korisnika _____

Broj dodatnog/ih računa (podračuna transakcionog računa) za 4. Krajnjeg korisnika _____

Broj dodatnog/ih računa (podračuna transakcionog računa) za 5. Krajnjeg korisnika _____

Naziv organizacione jedinice: _____

Ime i Prezime odgovorne osobe organizacione jedinice: _____



Datum: _____ Potpis odgovorne osobe organizacije jedinice: _____

KRAJNJI KORISNICI ZA KOJE SE TRAŽI IZDAVANJE KARTICE

Krajnji korisnik kartice solidarno odgovara za sve troškove učinjene karticom koja glasi na njegovo ime. Krajnji korisnik svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja sa pravnim licima, te da pristaje na njihovu primjenu sa svim izmjenama i dopunama.

1. Molimo Vas naznačite kako želite da se na karticu unese Vaše ime i prezime (ne koristite više od 26 slova uključujući razmake)

Ime i Prezime

CORE-ski broj klijenta _____ Naziv radnog mjesta: _____ Datum: _____

Potpis Krajnjeg korisnika: _____ Potpis odgovorne osobe: _____

Sigurnosni Dnevni limit po kartici:

☐ ISPLATA GOTOVINE☐ PLAĆANJE (POS TERMINAL I INTERNET)☐ POLOG GOTOVINE NA BANKOMATIMA

2. Molimo Vas naznačite kako želite da se na karticu unese Vaše ime i prezime (ne koristite više od 26 slova uključujući razmake)

Ime i Prezime

CORE-ski broj klijenta _____ Naziv radnog mjesta: _____ Datum: _____

Potpis Krajnjeg korisnika: _____ Potpis odgovorne osobe: _____

Sigurnosni Dnevni limit po kartici:

11

☐ ISPLATA GOTOVINE

9

☐ PLAĆANJE (POS TERMINAL I INTERNET)☐ POLOG GOTOVINE NA BANKOMATIMA

3. Molimo Vas naznačite kako želite da se na karticu unese Vaše ime i prezime (ne koristite više od 26 slova uključujući razmake)

Ime i Prezime

CORE-ski broj klijenta _____ Naziv radnog mjesta: _____ Datum: _____

Potpis Krajnjeg korisnika: _____ Potpis odgovorne osobe: _____

Sigurnosni Dnevni limit po kartici:

11

☐ ISPLATA GOTOVINE

11

☐ PLAĆANJE (POS TERMINAL I INTERNET)

10

☐ POLOG GOTOVINE NA BANKOMATIMA

☐ POLOG GOTOVINE NA BANKOMATIMA